

Na osnovu člana 7 stav 1 tačka 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 75/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku uspostavljanja i sproveđenja finansijskog upravljanja i kontrole ("Službeni list CG", broj 37/10), v.d. direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, donosi

**INTERNO UPUTSTVO
O NAČINU VRŠENJA POPISA POKRETNIH I NEPOKRETNIH STVARI U
AGENCIJI ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE**

Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Broj 05-P-2237/1

Član 1

Podgorica, 26. 07. 2019. god.

Ovim Internim uputstvom uređuje se način vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari kojima raspolaže Agencija za zaštitu prirode i životne sredine (daljem tekstu Agencija).

Izrazi koji se u ovom internom uputstvu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 2

Popis iz člana 1 ovog Internog uputstva obuhvata pokretne i nepokretne stvari kojima raspolaže Agencija koje se koriste za ostvarivanje funkcija Agencije i stvari koje se po bilo kom osnovu nalaze kod drugog organa, pravnog ili fizičkog lica, kao i stvari drugog organa koje se na dan popisa nalaze kod organa koji vrši popis.

Predmet popisa su i stvari koje se vode u vanbilansnoj evidenciji, kao i sitan inventar.

Sitnim inventarom u smislu ovog Internog uputstva, smatraju se stvari koje ne spadaju u opremu prema propisima o računovodstvu, koje Agencija koristi za ostvarivanje funkcije, a čija vrijednost je manja od 300 eura i rok trajanja nije duži od godinu dana.

Član 3

Popis nepokretnih stvari obuhvata:

- zemljište (poljoprivredno i građevinsko);
- građevinske objekte (službene zgrade i prostorije, rezidencije, reprezentativne objekte, službene stanove, garaže, skloništa i slično) i
- investicije u toku,
- nematerijalna ulaganja

Popis pokretnih stvari obuhvata:

- prevozna sredstva;
- opremu i kancelarijski namještaj;
- predmete istorijsko-dokumentarne, umjetničke i kulturne vrijednosti,
- blagajna i obaveze
- sitan inventar
- stanje na računima kod banaka.

Član 4

Prije početka popisa Služba za opšte poslove, ljudske resurse i finansije (u daljem tekstu Služba) vrši ažuriranje knjigovodstvene evidencije, pripremu podataka o tuđoj imovini kao i o sopstvenoj imovini koja se nalazi u posjedu drugih organa ili pravnih i fizičkih lica, inventarskih brojeva stvari, naziva stvari i jedinica mjere, odnosno količina. Podaci o popisu nepokretnih i pokretnih stvari unose se u popisne liste.

Popis vrši Komisija za popis nepokretnih i pokretnih stvari (u daljem tekstu Komisija).

Član 5

Popis se obavlja u prisustvu lica koje je materijalno zaduženo za stvari koje se popisuju.

Popisne liste se sačinjavaju u tri istovjetna primjerka koje potpisuju predsjednik, članovi komisije i lice zaduženo za stvari koje se popisuju.

Ukoliko komisija za stvar koja se popisuje utvrdi, da nema lica zaduženog za stvar, tu činjenicu konstataje u popisnim listama i izvještaju o izvršenom popisu.

Podaci iz Službe daju se na uvid Komisiji nakon završenog popisa.

Član 6

Komisija u popisne liste unosi naturalno stanje stvari, koje se utvrđuje njihovim brojanjem i vrši srađenje stanja dobijenog popisom sa stanjem u poslovnim knjigama i sačinjava izvještaj o izvršenom popisu.

Popisne liste Komisija dostavlja Službi u papirnoj i elektronskoj formi.

Obračun amortizacije i revalorizacije stvari vrši Kancelarija elektronskom obradom podataka.

Popis se vrši na Obrascu PL, propisanom Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini.

Za primljene stvari (donacije, poklon) evidentiraju se njihove vrijednosti na osnovu tržišne vrijednosti ili angažovanjem procjenitelja ekonomske struke.

Član 7

Nakon izvršenog popisa i unošenja vrijednosti popisanih stvari po kojima se te stvari vode u Službi, Komisija upoređuje stanje dobijeno popisom sa stanjem iz knjigovodstva i utvrđuje razlike.

Ukoliko Komisija utvrdi da stvar za koju je utvrđen manjak nije imala upotrebnu vrijednost, Komisija može u Izvještaju da predloži otpis i isknjižavanje te stvari.

Ukoliko Komisija prilikom popisa utvrdi i konstataje eventualne viškove stvari, koji po ocjeni Komisije pripadaju organu i potrebni su za njegov rad, može da predloži njihovo unošenje u poslovne knjige po nabavnoj ili procijenjenoj vrijednosti.

Stvari koje nemaju knjigovodstvenu vrijednost, a imaju upotrebnu vrijednost, popisuju se i evidentiraju u knjigovodstvu organa. Komisija u izvještaju o sprovedenom popisu predlaže otpis stvari koje se ne mogu dalje koristiti.

Član 8

Popis zemljišta i građevinskih objekata se vrši na osnovu uvida u dokumentaciju vlasništva, koju računovodstvo dostavlja Komisiji na uvid.

Član 9

Popis investicija u toku vrši se po osnovu uvida na licu mjesta i pregledom dokumentacije koja se odnosi na tu investiciju, na osnovu koje su vršena knjiženja u Službi.
Komisija u izvještaju o izvršenom popisu unosi podatke o stepenu završenosti investicije.

Član 10

Prilikom popisa prevoznih sredstava u popisne liste unose se podaci, o vrsti, tipu, modelu, serijskom broju, reigistarskom broju i sl.

Ukoliko popisana imovina nema vrijednosti, i u slučaju nedostatka dokumentacije o vrijednosti popisane imovine, organ vrši procjenu njihove vrijednosti.

Komisija je dužna da izvrši naturalni popis opreme i kancelarijskog namještaja i u popisne liste unese podatke po vrstama, inventarnim brojevima i sl.

Član 11

Popis zaliha kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara, vrši se za zalihe koje se nalaze u magacinu na dan popisa.

Član 12

Popis umjetničkih slika, ikona, skulptura, predmeta od plemenitih metala, i djela od istorijskog i umjetničkog značaja koja se nalaze u službenim i drugim prostorijama koje koriste organi za ostvarivanje funkcije, vrši se bez unošenja vrijednosti.

Član 13

Nakon popisa Komisija sačinjava izvještaj o popisu na osnovu popisnih lista koje predaje starješini organa.

Izvještaj o popisu sadrži: stanje stvari, nalaz o utvrđenim razlikama (manjkovi i viškovi), predlog za otpis pojedinih stvari koje su izgubile vrijednost, primjedbe, mišljenja zaposlenih koji rukuju pokretnim stvarima.

Za tačnost popisa i Izvještaja o popisu odgovorni su članovi Komisije.

Član 14

Starješina organa na osnovu Izvještaja Komisije i predloženih popisnih lista odlučuje o prihvatanju Izvještaja o izvršenom popisu i odlučuje o načinu rješavanja razlika na pokretnim stvarima.

Član 15

Izvještaj o izvršenom popisu, sa popisnim listama i rješenjem starješine dostavlja se knjigovodstvu organa radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja posebne evidencije sa stvarnim stanjem.

Podaci o promjena stanja pokretnih i nepokretnih stvari utvrđeni godišnjim popisom, dostavljaju se Upravi za imovinu radi ažuriranja.

Član 16

Ovo Interno uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Agencije i sastavni je dio Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Broj: 05-D-22571
Podgorica, 26.02.2019.godine

